

**OPŠTA BOLNICA „SVETI APOSTOL LUKA“ DOBOJ  
SLUŽBA ZA ANESTEZOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU**

Poštovani pacijenti!

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj upitnik (eventualno uz pomoć neke Vama bliske osobe, a za maloljetnike obavezno roditelji i staratelji) i da ga na kraju potpišete.

Za isključivanje svijesti i svih bolova, kao i za održavanje Vašeg života u toku operacije zadužen je Vaš anestezilog.

Zbog toga najiskrenije recite Vašem anestezilogu sve podatke o ranijim oboljenjima, alergijama, upotrebi pojedinih lijekova, o ranijim operacijama, eventualnim problemima pri ranijim anestezijama, o upotrebi alkohola, duvana, droge. Ne zaboravite da Vam život može zavisiti od toga.

Ako ste 6h prije operacije jeli ili pili obavezno kažite svom anestezilogu.

Prije nego što pođete u operacionu salu skinite zubne proteze, kontaktna sočiva, lak sa noktiju, šminku i nakit.

Izbor anestezije zavisi od operacije i mogućih posljedica. Uvijek vodimo računa da Vam izaberemo takvu anesteziju koja je najprimjenjenija Vašem zdravstvenom stanju.

1. Opšta anestezija podrazumijeva san i gubitak osjećaja za bol u cijelom tijelu. Izvodi se sa lijekovima u vidu injekcije ili preko maske. Pri tome Vam se u dišne puteve postavlja cijev preko koje primate kiseonik i anestetičke gasove.
2. Regionalna anestezija podrazumijeva gubitak osjećaja za bol u jednom dijelu tijela. Može biti izvedena tako da se anestetik daje u tačno određeno mjesto u kičmenom kanalu, ili davanjem anestetika u pazušnu jamu, ili iznad ključne kosti. Ovakve vrste anestezije se daju kod operacija u donjem dijelu stomaka, na nogama ili rukama.

U toku anestezije mogu se javiti određene komplikacije koje će Vaš anestezilog nastojati spriječiti i ukloniti. To su pad pritiska, nepoželjno povećanje pritiska, alergija na lijekove, srčane smetnje, oštećenje pluća izazvano povraćanjem želučanog sadržaja, oštećenje nerava izazvano položajem na operacionom stolu, povreda zuba prilikom intubacije itd.

Kada pročitate ovaj upitnik, ukoliko imate pitanja, postavite ih Vašem anestezilogu prije nego potpišete.

**PRISTANAK NA ANESTEZIJU**

Prethodno objašnjenje sam razumio i nemam pitanja, a na postavljena pitanja sam dobio zadovoljavajući odgovor. Pristajem na anestezioški tretman sa svim njegovim rizicima. Pristajem na transfuziju krvi i njenih derivata i na ostale dijagnostičke i terapijske postupke za kojim se ukaže potreba u toku moga liječenja.

**Ime i prezime pacijenta:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Potpis pacijenta:** \_\_\_\_\_

---

(Ime i prezime)

---

(Klinika, institut, bolnica)

### ANESTEZOLOŠKI UPITNIK

		Da	Ne	nepoznato
1.	Koje bolesti ste prebolovali i kada?			
2.	Da li ste imali smetnje od strane srca?			
3.	Da li ste uzimali lijekove za srce?			
4.	Da li ste imali povišeni krvni pritisak?			
5.	Da li ste imali nizak pritisak?			
6.	Da li ste zbog pritiska uzimali lijekove i koje?			
7.	Da li ste imali smetnje pri disanju? a) bez prethodnog napora b) poslije napora (penjanje uz stepenice, na uzbrdici)			
8.	Da li Vam je ljekar rekao da imate astmu?			
9.	Da li uzimate lijekove radi disajnih smetnji?			
10.	Da li pušite? Koliko dnevno?			
11.	Da li ste pre dolaska u bolnicu uzimali lijekove? Ako jeste, koje i zbog čega?			
12.	Da li ste alergični, (preosjetljivi) na lijekove-drugo kao flaster, perje, cvijeće? Ako jeste, na šta reagujete?			
13.	Da li ste posljednjih 12 mjeseci uzimali lijekove protiv reumatizma i alergije i koje?			
14.	Da li ste i kada uzimali kortizonske preparate?			
15.	Uzimate li posljednje dvije nedjelje tablete za smirenje?			
16.	Navedite sve raniye operacije (i godinu).			
17.	Da li je bilo nekih problema pri lokalnoj ili opštoj anesteziji?			
18.	Da li ste Vi ili neko u Vašoj porodici liječeni od bolesti mišića ili mišićne slabosti?			
19.	Da li ste skloni krvarenju poslije povreda ili vađenja zuba, menstruacije? Da li lako dobijate modrice?			
20.	Da li ste ikada primali krv?			
21.	Da li ste posljednjih 3-6 mjeseci izgubili u težini i koliko?			
22.	Da li imate zubne proteze koje se vade?			
23.	Da li ste uplašeni od operacije ili anestezije?			
24.	Da li imate neko pitanje u vezi sa anestezijom?			